



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	24-11 20.14	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-01-2/14-5	
VEZA:		
EPA:		
SKRAĆENICA:		PRILOG:

Демократски фронт
Клуб посланика
Подгорица, 25. 03. 2014. године

СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ

На основу члана 187. Пословника Скупштине Црне Горе,

МИНИСТАРСТВУ ВАЊСКИХ ПОСЛОВА

постављам следеће

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ:

1. Зашто се Министарство вањских послова и Влада у цјелини, када је ријеч о потенцијалном приступању НАТО савезу, понашају као да је на унутрашњем плану све разријешено кад сва објективна истраживања свједоче да подршка грађана Црне Горе овој идеји још увијек није прешла бројку од 40 одсто? Има ли Влада уопште намјеру да о овом круцијалном спољнополитичком питању коначно консултује оне којих се оно највише и тиче – грађане Црне Горе?

Образложење постављеног питања даћу на сједници Скупштине Црне Горе посвећеној посланичким питањима, а одговор тражим и у писаној форми.

Посланик:

Емило Лабудовић



CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMJENO:	28. III 2014. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/14-5/2
VEŽA:	
EPA:	
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Br: 010/2-91/53-2

Podgorica, 28. mart 2014.

Gospodin

Ranko Krivokapić

Predsjednik Skupštine Crne Gore

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Na sjednici Skupštine Crne Gore, koja je održana 27. marta 2014. godine u Podgorici poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Zašto se Ministarstvo vanjskih poslova i Vlada u cjelini, kada je riječ o potencijalnom pristupanju NATO savezu, ponašaju kao da je na unutrašnjem planu sve razriješeno kad sva objektivna istraživanja svjedoče da podrška građana Crne Gore ovoj ideji još uvijek nije prešla brojku od 40 odsto? Ima li Vlada uopšte namjeru da o ovom krucijalnom spoljopolitičkom pitanju konačno konsultuje one kojih se ono najviše i tiče - građane Crne Gore?

ODGOVOR

Vlada Crne Gore je u procesu evroatlantske integracije definisala četiri ključne oblasti svog djelovanja, među kojima je i povećanje podrške javnosti za članstvo Crne Gore u NATO.

Vlada je imenovala savjetnika predsjednika Vlade za vanjsku politiku g. Nebojšu Kaluđerovića kao nacionalnog koordinatora za NATO, koji rukovodi radom Komunikacionog tima. Njihov cilj je podrška širokom dijalogu zasnovanom na argumentima, uz učešće svih segmenata društva. U tom kontekstu, intezivirane su aktivnosti, uz učešće državnih zvaničnika, poslanika, NVO, akademske zajednice i dr.

Kancelarija nacionalnog koordinatora i Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO-u u tu svrhu sprovode redovna mjesečna istraživanja javnog mnjenja koja su pokazala da je porasla podrška, a smanjen broj protivnika i neopredijeljenih. Rezultati istraživanja Agencije Ipsos Strategic Marketing od novembra 2013. do prošle sedmice marta 2014. bilježe konstantan trend rasta

podrške (sa 38 na 46%) i istovremeno trend pada protivljenja. Posljednja dva istraživanja u februaru i martu 2014, bilježe podršku od 42, odnosno 46%. Na konkretno pitanje, da li bi građani u ovom trenutku na referendumu glasali za učlanjenje u NATO, 46% ispitanika je odgovorilo pozitivno na ovo pitanje, dok je 42% izrazilo svoj negativan stav, što znači da bi podrška bila iznad 50 %, jer je mjerenje na ukupnom tijelu.

Kada govorimo o dužem vremenskom intervalu, od februara 2009. do marta 2014, u istraživanjima Ipsos Strategic Marketinga trend rast podrške je više nego očigledan i kreće se od početnih 30 do sadašnjih 46% podrške građana učlanjenju Crne Gore u NATO.

Takođe, želim da Vas podsjetim da je ovaj vanjskopolitički prioritet zasnovan i potvrđen na svim izborima kroz odnos građana prema programima članica vladajuće koalicije, koji sadrže evroatlantsku integraciju kao krajnji cilj. Tako je bilo i na posljednjim parlamentarnim izborima u oktobru 2012, kada je ostvarena 2/3 zastupljenost političkih partija koje podržavaju učlanjenje Crne Gore u NATO. Dakle, građani su na ovaj način, više puta indirektno konsultovani oko strateškog pravca Crne Gore, a redovna istraživanja javnog mnjenja nas učvršćuju u uvjerenju da podrška tom opredjeljenju, zbog boljeg razumijevanja procesa, raste iz dana u dan.

Kada je riječ o načinu donošenja odluke o učlanjenju Crne Gore u NATO, potrebno je naglasiti da je odluku o tome moguće donijeti samo nakon dobijanja poziva za članstvo u NATO od strane država članica. Do tog trenutka, potenciranje ove teme može biti okarakterisano kao zamjena teza i skretanje pažnje sa suštine i značaja procesa na proceduralna pitanja. Tek nakon dobijanja poziva za članstvo, treba pristupiti donošenju odluke o načinu učlanjenja u NATO. Pojašnjenja radi, Ustav, kao najviši pravni akt po ovom pitanju ne ostavlja nedoumice. Budući da NATO predstavlja klasičan model međunarodne organizacije, koja ne pretpostavlja prenos nacionalnih nadležnosti na nivo organizacije, samim tim ni gubitak suvereniteta, organizovanje referenduma o ovom pitanju nije nužno, kao što će to biti u slučaju učlanjenja u EU, zbog njenog nadnacionalnog, sui generis, karaktera. Uporedna iskustva takođe idu u prilog odluke u Skupštini budući da je održavanje referenduma u svim novim državama članicama bilo rijetki izuzetak a ne pravilo. Odvojeni referendum je održan samo u Mađarskoj, dok je u Sloveniji održan zajedno sa referendumom o učlanjenju u EU.

 **MINISTAR**
Dr Igor Lukšić